

**Ka Moporesidente
Henry B. Eyring**

Mogakolodi wa Ntlha mo
Boporesidenteng jwa Ntlha



O Tsogile

Bopaki jwa boammaruri jwa Tsogo mo Baswing ya ga Jeso Keresete ke motswedi wa tsotlhe tsholofelo le bonokopila. Ebile e ka nna jalo go ngwana mongwe le mongwe wa Modimo. Gone go le gonna ka selemo sa letsatsi la Seetebosigo 1969 fa mme a ne a tlhokafala, go fitile dingwaga tse di ntsi e sale jalo, ebile go tlaa nna jalo go fitlhela Ke mmona gape.

Bohutsana go tswa mo kgaoganong ya nakwana ka bonako bone jwa fetolwa ke boitumelo. Go ne go feta tsholofelo ya boitumelo jwa go kopanagape. Ka ntlha ya gore Morena o senotse mo gontsi ka baporofiti ba Gagwe le gore Moya o o Boitshepo o rurifaditse boammaaruri jwa Tsogo ya Baswi go nna, Ke a bona mo tlhaloganyong yame gore go tlaa nna jang mo bokopano jwa rona le ba ba itshepitsweng ba tsositswe baswing bao re ba ratang:

“Ba ke bao ba ba tlaa tlang mo tsogong ya baswi ya basiami. . . .

“Ba ke bao maina a bone a kwadilweng kwa legodimong, koo Modimo le Keresete e leng batlhodi ba botlhe.

“Ba ke batho ba basiami ba ba dirilweng ka botlalo ka Jeso moletlanyi wa kgoaganano e ntsha, yo o a dirileng tefo ya botlalo ka go tshololwa ga madi a gagwe” (D&D 76:65, 68–69).

Ka ntlha ya gore Jeso Keresete o kgaotse dikgole tsa loso, botlhe bana ba ga Rara yoo kwa Legodimong ba

ba tshotsweng mo lefatsheng ba tlaa tsoiwa mo baswing mo mmeleng o sekitlang o o swa. Ka jalo bopaki jwa me le jwa gago jwa boammaaruri jo bo galalelang bo ka ntsha lebolela la go latlhegelwa ke leloko le le rategang la lelwapa kgotsa tsala le go fetolela boipelo jo botlang le bonokopila jo bo tlhomameng.

Morena o re neetse rotlhe mpho ya tsogo ya baswi, moo mewa ya rona e tlaa tsenngwang mo mebeleng e e gololesegileng mo go sa itekanelang ga senama (bona Alema 11:42–44). Mme wame o tlaa bonala a le mmo-tlana a thamile, ditlamorago tsa bogodi le dingwaga tsa go sotlega di ntshitswe. Seo se tlaa tla go ene le rona ele mpho.

Mme bangwe ba rona ba re lebeletseng go nna le ene ka bo senang bokhutlo re tshwanetse go dira tshwetso ya go ipaakanyetsa bokopano joo, go tshela ko Rara le Morwa Gagwe yo o Rategang o o tsogileng mo baswing ba nnang mo kgalalelong. Ke lone lefelo fela ka nosi le botshelo jwa lelwapa bo ka tswelala ka bosakhutleng. Bopaki jwa boammaaruri jo bo okeditse bonokopila jwame go ipaakanyetsa ka bonna le bao Ke baratang selekanyo se se kwa godimodimo sa bogosi jwa selesetiale ka Tefo ya ga Jeso Keresete e e dirang mo matshelong a rona (bona D&D 76:70).

Morena o re file kaelo mo keletsong e ya botshelo jo bosakhutleng mo thapelong ya sakramente e e nthusang le go ka go thusa. Re laletswa go shafatsa

dikgolagano tsa rona tsa kolobetso mo nngwe le nngwe phuthaganong ya sakaramente.

Re solofetsa ka metlha go gakologelwa Mmoloki. Matshwao a setlhabelo sa Gagwe a re thusa go lebo-gela boleng jwa tlhwatlhwa e a E duetseng go kgaola dikgole tsa loso, gore abela kutlwelobothoko, le go tlamela boitshwarelo jwa dibe tsotlhe tsa rona fa re itlhophela go ikotlhaya.

Re solofetsa go tshegetsa ditaelo tsa Gagwe. Go bala dikwalo tse di boitshepo le mafoko a baporofiti ba ba tshelang le go reetsa babui ba ba tlhotlheleditsweng mo diphuthegong tsa rona tsa sakaramente gore gakologela dikgolagano tsa rona go dira jalo. Moya o o Boitshepo o tsisa mo ditlhaloganyong tsa rona le dipelo ditaelo tse re ditlhokang tota go di tshegetsatsi le.

Mo dithapelong tsa sakaramente, Modimo o solofetsa go romela Moya o o Boitshepo go nna le rona (bona Moronae 4:3; 5:2; D&D 20:77, 79). Ke bone gore mo nakong eo gore Modimo o ka nneela se se utlwalang ja-aka potsolotso ya bong. O tsisa go nna se Ke se dirileng se se mo itumedisang, go tlhoka go ikotlhaya ga me le maitshwarelo, ga mmogo le maina le difatlhego tsa batho bao A batlang gore Ke ba direle.

Fa dingwaga di feta, maitemogelo ao a a boeledit-sweng a fetotse tsholofelo go nna maikutlo a bope-lonomi le go tsisa go rurifatsa gore kutlwelobothoko e lotlolotswe go nna ka Tefo ya Mmoloki le Tsogo ya baswi.

Ke fa bopaki gore Jeso ke Keresete yoo tsogileng, Mmoloki wa rona, le sekao se se itekanetseng ka bo-tlalo le kaedi ya botshelo jo bosakhutleng.

GO RUTA GO TSWA MOLAETSENG O

Re tshwanetse go “diragatsa dikwalo tse di boi-tshepo mo go rona, gore di nne poelo go rona le go ithuta” (1 Nifae 19:23). Batla go bala dithapelo tsa sakaramente, tse di bonwang mo Dithuto le Dikgo-lagano 20:76–79. Morago ga go bala dithuto tsa ga Moporesidente Eyring ka dithapelo tsa sakaramente, o ka batla go laletsa bao o ba rutang go akanya ka ditsela tseo dithapelo tse di ka kaelang matshelo a bone le go ba thusa go boela go tshela gape le Rara wa Legodimo le Jeso Keresete.

BANANA

Potsolotso ya Gago le Modimo

Moporesidente Eyring o re ruta gore fa re reetsa dithapelo tsa sakaramente, re ka ikutlwa ekete re na le potsolotso le Modimo. Moporesidente Eyring o akanya ka mafelo a mararo a a latelang. Akanya ka go kwala dipotso tse mo jenaleng ya gago le go tlhatlhanya ka tsone sontaga mongwe le mongwe kgwedi e. Jaaka fa o tlhatlhanya le go amogela thotloetso go tswa go Moya o o Boitshepo, o ka kwala gape ka tseo mo jenaleng ya gago.

- Ke dirile eng se se itumedisitseng Modimo?
- Ke tlhoka go ikotlhaela eng kgotsa go kopa maitshwarelo mo go eng?
- Ke mang yo Modimo a batlang ke Mo direla?



Tumelo • Lelwapa • Thuso

Dikgolagano tsa Tempele

Bala sedirisiwa se ka thapelo mme, fa go tlhokega, buisanya le bakaulengwe bao o ba etelang. Dirisa dipotso go thusa gore o thatafatse bakaulengwe mme o dire Mokgatlho wa Thuso gore e nne ntlha nngwe ya botshelo jwa gago e e tlhaga. Go bona molaetsa yo montsi, ya ko reliefsociety.lds.org.

Ditlhommo tse di bolokang tse di amogelwang mo tempeleng tse di re letlelelang gore letsatsi lengwe re boele go Rara yo o kwa Legodimong ka botsalano ba lelwapa la bosakhutheng le go nna le entaomente ka masego le thata gotsweng godimo a itekaneletse setlhabelo sengwe le sengwe le maiteko mangwe le mangwe¹ go bua Moporesidente Thomas S. Monson. Fa o ise o ye tempeleng, o ka ipaakanyetsa go amogela ditlhommo tse di boitshepo tsa tempele ka go:

- Dumela mo go Rara wa Legodimo, Jeso Keresete, le Moya o o Boitshepo.
- Tlhagolela bopaki jwa Tefo ya ga Jeso Keresete le efangele e e buseleditsweng.
- Etleetsa le go sala morago baporo fiti ba ba tshelang.
- Kgonego ya tseletso ya tempele ka go duela di tsa bolesome, setho se se phepa, o le boikanyego, go tshegetsatsa Lefoko la Tlhalefo, le go tshela mo kagisong le ditlhommo tsa Kereke.
- Go neela nako, ditlhommo, le go tthe go thusa go aga bogosi jwa Morena.

- Go tsaya karolo mo tirong ya lelwapa ya ditso.²

Moporesidente Monson o ne a tswelela ka go ruta, “Fa re gakologelwa dikgolagano tse re di dirang mo [tempeleng], re tlaa kgona thata go itshokela le go fenyatsa thaelo nngwe le nngwe.”³

Gotsweng Dikwalong tse di boitshepo

Dithuto le Dikgolagano 14:7; 25:13; 109:22

Gotsweng mo Ditsong tsa Rona

“Baitshepi ba feta 5,000 ba ne ba dikologa Tempele ya Nauvoo morago ga go tshwaelwa. . . .

“Nonofa, thata, le masego a dikgolagano tsa tempele a [letleleditswe] Baitshepi Ba Malatsi a Bofelo ka nako ya loeto la bone go ya [bophirima], fa ba [boga] serame, mogote, tlala, lehuma, malwetse, dikotsi, le loso.”⁴

Jaaka bakaulengwe ba bantsi ba Mokgatlho wa Thuso, Sarah Rich o diretse ele modiredi wa tempele. O ne a bua ka maitemogelo a gagwe: “Fa e ne e se ka tumelo le kitso e e beilweng mo go rona mo

tempeleng eo ka . . . Moya wa Morena, loeto la rona e ne ekele jaaka mongwe a tsaya kgato mo lefifing. . . . Mme re ne re na le tumelo mo go Rara wa rona wa Legodimo, . . . maikutlo a gore re batho ba ba kgethegileng ba Gagwe . . . , mme mo boemong jwa bohutsana, re ne re ikutlwa go ipela gore letsatsi la kgololo ya rona e tsile.”⁵

Ekesodase e ne e se “kgato mo lefifing” ya basadi ba ba boikanyego ba Baitshepi Ba Malatsi a Bofelo. Ba ne ba etleediwa ka dikgolagano tsa bone tsa tempele.

DINTLHA

1. Thomas S. Monson, “The Holy Temple—a Beacon to the World,” *Liahona*, Motsheganong 2011, 92.
2. Bona *Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society* (2011), 21.
3. Thomas S. Monson, *Liahona*, Motsheganong 2011, 93.
4. *Daughters in My Kingdom*, 29–30.
5. Sarah Rich, mo *Daughters in My Kingdom*, 30.

Ke ka dirang?

1. A Ke obamela mo tempeleng nako le nako?
2. A Ke rotloetsa bokgaisadi bame go amogela masego a tempele?